

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-6
Podgorica, 2. februar 2016. godine

Чрна Горе - Влада Црне Горе
ДОЛЖНОСТНИ ПРИМЕРЧА ЗА ДОДАК
СОВЕЦА ДАДЕНОГ СТАВЉАЊУ
ПОДГОРИЦА

| | | | |
|---|-------------|--------|-----------|
| Пријемљено: | 05.02.2016. | | |
| Орг. јед. | Број | Пријем | Бриједири |
| СРБИЈА СРДЧИЋ ДОДАК СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ | | | |
| ПРИМЉЕНО: | 9.11 | 2016 | GOD. |
| КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ: | 19-4/116-1 | | |
| ВЕЗА: | | | |
| ЕРА: | 1019 XXV | | |
| СКРАЋЕНИЦА: | PRILOG: | | |

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 21. januara 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FONDU RADA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **ZORICA KOVAČEVIĆ**, ministar rada i socijalnog staranja i **TIJANA PRELEVIĆ**, v. d. generalne direktorice Direktorata za rad.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O FONDU RADA

Član 1

U Zakonu o Fondu rada („Službeni list CG“, br. 88/09 i 39/15) član 12 briše se.

Član 2

Član 15 mijenja se i glasi:

“Odbijanje zahtjeva

Član 15

Ako zaposleni, odnosno stečajni upravnik ne podnese zahtjev u roku iz člana 13 stav 2 ovog zakona i ako ne dostavi potpunu dokumentaciju iz člana 14 ovog zakona, upravni odbor će donijeti rješenje o kojim će odbiti zahtjev.”

Član 3

Član 17 mijenja se i glasi:

“Upravni odbor Fonda odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se podnijeti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

O žalbi protiv rješenja iz stava 2 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana, može se pokrenuti upravni spor.”

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 20/15).

Obrazloženje

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list CG”, br.1/07 i 38/13), kojim je određeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakon o izmjenama Zakona o Fondu rada predlaže se zbog usaglašavanja sa Zakonom o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 20/15), čija primjena počinje 1. jula 2016. godine.

Zakonom o upravnom postupku koji je donesen 16. decembra 2014. godine, uređuju se pravila po kojima su, u cilju ostvarivanja zaštite prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka, kao i zaštite javnog interesa, dužni da postupaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja kad, neposredno primjenjujući propise, odlučuju i preduzimaju druge upravne aktivnosti u upravnim stvarima.

Zakon o Fondu rada („Službeni list CG“, br. 88/09 i 39/15) sadrži odredbe kojima su na drugačiji način uređena pitanja iz oblasti upravnog postupanja u odnosu na Zakon o upravnom postupku. Stoga, neophodno je izvršiti izmjene Zakona o Fondu rada i uskladiti rješenja koja se odnose na postupanje u upravnim stvarima sa Zakonom o upravnom postupku, do početka primjene ovog zakona.

III. Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske Unije i potvrđenim međunarodnim ugovorima

Usklađenost predloga zakona sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pri druživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)

a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis:

glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila konkurenčije, član 79 – Radni uslovi i jednake mogućnosti

Glava VII, Politike saradnje, član 101 – Saradnja u oblasti društvene politike, stav 2 i 3.

Zakon o izmjenama Zakona o Fondu rada predlaže se zbog usaglašavanja sa Zakonom o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14 i 20/15), čija primjena počinje 1. jula 2016. godine.

IV. Objasnjenje osnovnih pravnih instituta

Članom 1 Predloga zakona predlaže se brisanje člana 12 Zakona kojim je propisana shodna primjena Zakona o upravnom postupku.

Članom 2 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 15 Zakona iz razloga što se prema Zakonu o upravnom postupku o upravnoj stvari odlučuje samo rješenjem, a ne zaključkom kao vrstom odluke. Takođe, zahtjev se više ne može odbaciti, već prema rješenjima Zakona o upravnom postupku, samo odbiti.

Članom 3 Predloga zakona predlaže se izmjena člana 17 Zakona, iz razloga usklađivanja sa članom 7 stav 1 alineja 2 i članom 9 važećeg zakona, kao i članom 47 Zakona o upravnom postupku odnosno odlučivanjem kolegijalnog organa.

Članom 4 Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona, a njegova primjena odložena do početka primjene Zakona o upravnom postupku.

V. Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona u Budžetu Crne Gore, nije potrebno obezbjeđivati posebna sredstva.

Zakon o Fondu rada

(„Službeni list CG“, 88/09 i 39/15)

Shodna primjena zakona

Član 12

U postupku ostvarivanja prava na potraživanja, u skladu sa ovim zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Odbacivanje zahtjeva

Član 15

Ako zaposleni, odnosno stečajni upravnik ne podnese zahtjev u roku iz člana 13 stav 2 ovog zakona i ako ne dostavi potpunu dokumentaciju iz člana 14 ovog zakona, upravni odbor će donijeti zaključak o odbacivanju zahtjeva.

Nadležni organi za odlučivanje

Član 17

Upravni odbor Fonda odlučuje o zahtjevu.

Na osnovu odluke iz stava 1 ovog člana direktor donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se podnijeti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

O žalbi protiv rješenja iz stava 3 ovog člana odlučuje Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

Rješenje iz stava 4 ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.



Црна Гора - Република Црна Гора
РЕПУБЛИКАНСТВО РАДА
И СОЦИЈАЛНОГ СТАРАЊА
ПОДГОРИЦА

| Примљено: | 28 | - | Мјесец | Вриједност |
|-----------|----------|---|--------|------------|
| Орг. јед. | Број | - | Мјесец | |
| ММ- | 340/15-4 | - | | |

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-2/ 194/2

Podgorica, 25. XII 2015.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Dopisom broj 111-304/15/4 od 25.12. 2015. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada s pravnom tekovinom Evropske unije**, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

MINISTAR
Prof. dr. Igor Lukšić



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

| | | Identifikacioni broj Izjave | MRSS/IU/PZ/15/08 |
|--|---|-----------------------------|------------------|
| 1. Naziv nacrt/a/predloga propisa | | | |
| - na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada | | |
| - na engleskom jeziku | Proposal for the Law on Amendments to the Labour Fund Law | | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis | | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | | |
| - Sektor/odsjek | Direktorat za rad | | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | V.D. Generalni direktor Tijana Prelević, tel: 482-474, e-mail: tijana.prelevic@mrs.gov.me | | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Stefan Šaponjić, samostalni savjetnik III, tel: 482-467, e-mail: stefan.saponjic@mrs.gov.me | | |
| b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa | | | |
| - Naziv pravnog lica | / | | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | | |
| c) Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis | | | |
| - Organ državne uprave | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | | |
| 4. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) | | | |
| a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis | | | |
| Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenциji, član 79 - Radni uslovi i jednake mogućnosti, Glava VIII, Politike saradnje, član 101 - Saradnja u oblasti društvene politike stav 2 i 3 | | | |
| b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti | | |
| <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava | | |
| <input type="checkbox"/> | ne ispunjava | | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjene obaveze koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a | | | |
| 5. Veza nacrt/a/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) | | | |
| - PPCG za period | 2015-2018 | | |
| - Poglavlje, potpoglavlje | / | | |
| - Rok za donošenje propisa | / | | |
| - Napomena | Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | | |
| 6. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | | |
| Ne postoji primarni izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti. | | | |
| b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | | | |
| Ne postoji sekundarni izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti. | | | |
| c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije | | | |
| Ne postoji izvor prava EU ovе vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti. | | | |
| 6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/a/predloga propisa Crne Gore s pravnom | | | |

tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune uskladenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti uskladenost konstatovati tu činjenicu

Ne postoje odgovarajući propisi EU sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove uskladenosti

8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava korištene pri izradi nacrta/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o uskladenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada nije preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o uskladenosti

U izradi predloga zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada nije bilo učešća konsultanata.

Potpis Govornika/članova/članice održivača propisa

Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum: 21.12.2015. godine

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

| 1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladī | | | |
|---|---|---|--|--|
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | / | | | |
| 3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore | | | | |
| Na crnogorskom jeziku | Na engleskom jeziku | | | |
| Predlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada | Proposal for the Law on Amendments to the Labour Fund Law | | | |
| 4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 01-03-17698/1

Podgorica, 25. decembar 2015. godine

| | | | |
|-----------|----------------|--------|------------|
| Примљено: | 29 - 12 - 2015 | | |
| Орг. јед. | Број | Прилог | Вриједност |
| | 111 - 340/15-7 | | |

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
- n/r ministra, g-de Zorice Kovačević -

Poštovana gospodo Kovačević,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 111-304/15-3, a kojim se traži mišljenje na *Predlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada*, Ministarstvo finansija daje slijedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U skladu sa članom 33 Poslovnika Vlade Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 03/12) saglasni smo da u postupku donošenja ovog Predloga zakona nije potrebno vršiti analizu procjene uticaja propisa, uvažavajući obrazloženje predлагаča.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa, utvrđeno je da za sprovođenje Zakona neće biti potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija je saglasno sa *Predlogom zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada*.

S poštovanjem,

